

Bíblia per Enfants

Presenta

Lo Començament de la Tristesa de l'Òme



Escrìch per: Edward Hughes

Traduch per: www.christian-translation.com

Illustrat per: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

Adaptat per: M. Maillot; Tammy S.

Istòria 2 de 60

www.M1914.org

Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Licència: As lo drech de copiar o estampar aquesta istòria, mas pas de la vendre.

Occità

Occitan

DIEU CREËC TOT! Quand Dieu creïc lo primièr òme, Adán, vivia en l'Òrt de Edén amb la siá esposa, Eva. Èran perfiechament contentes en aubedint a Dieu e en gaudint de La siá preséncia fins qu'un jorn ...



1

"Lor diguèt Dieu que poiàrian pas manjar de totes los arbres?" Li preguntèt la sèrp a Eva. "Podèm manjar de totas las fruchas jonhètzens," respondèt ela. "Se manjam o tocam aquesta frucha, moriram." "Morirà pas," soriguèt la sèrp. "Seràn coma Dieu." Eva aimava la frucha d'aqueste arbre. Escotèt a la sèrp e mangèt la frucha.



2

Après qu'Eva desaubediguèt a Dieu, faguèt qu'Adam mangès tanben de la frucha. Adam li caldriá aver dich, "Pas! Vau pas desaubedir lo Mot de Dieu."



3




Quand Adam e Eva pequeron, los dos sabèron qu'èran nuds. Se cobrigueron amb de fuèlhas de figa, que n'avián codut de davantals, e s'amaguèron de la preséncia de Dieu en un arbrilhons.


4

Aquela serada, Dieu venguèt a l'òrt. Lo sabíá çò qu'avián fach Adam e Eva. Adam li tirèt la falta a Eva. Eva li tirèt la falta a la sèrp.

Dieu diguèt, "La sèrp es maudicha. La femna aurà dolor quand naisson los sieus mainats." "Adam, pr'amor qu'as pecat, la tèrra es maudicha amb d'espinas e de cardets. Te caldrà trabalhar durament amb sudor per aténher lo tieu manjar jornalier."



5



Dieu traguèt a Adam e Eva del jardin meravelhós. Pr'amor qu'avián pecat, èran separats del Dieu qui dona vida! Dieu ponèt jonhètz espasa amb fuòc per que tornen pas a entrar. Dieu faguèt ròba de pèl per Adam e Eva. D'ont traguèt las pèls?

6

Amb lo pas del temps, Adam e Eva aguèron jonhètz familha. Lo sieu primièr filh, Caïn, sonhava l'òrt. Lo sieu segond filh, Abel, èra un pastor de fedas. Un jorn, Caïn li portèt a Dieu unes verdugalhs coma sacrifici. Abel portèt qualques de las melhoras de las siás

fedas coma sacrifici a Dieu. A Dieu li agradèt lo sacrifici d'Abel.



7

A Dieu li agradèt pas lo sacrifici de Caïn. Caïn Enotjà fòrça. Mas Dieu diguèt, "Se fas çò de corrècte, seràs pas acceptat?"



8

Lo enuig de Caïn pas se disipà.
Pauc temps après, en lo camp, li
ataquèt a Abel - e o auciguèt!



9

Dieu li parlèt a Caïn. "Ont es lo tieu frair Abel?"
"Sabi pas," mentiguèt Caïn. "Soi ieu guardià de lo
mieu frair?" Dieu li puniguèt a Caïn, en li trasent la
siá abiletat coma jardinièr e en
fasent que foguèsse rebalaire.



10

Caïn sortiguèt de la preséncia del SENHOR. Se
maridèt amb una filha d'Adán e Eva e crièren
jonhètz familha. Al passar los ans, los felens
e rèirefelens de Caïn aumpliguèron
la vila qu'el i aviá fondat. Al passar
los ans, los felens e



rèirefelens
de Caïn
aumpliguèron la
vila qu'el i aviá
fondat.

11

Mentretant, la familha d'Adán e Eva
creishec rapidament. En aqueste
temps, las gents vivia per fòrça mai
temps qu'uei lo jorn.



12

Quand nasquèt lo sieu filh Set, Eva
diguèt, "Dieu me donèt a Set per
reemplaçar a Abel." Set foguèt un òme
piadós que visquèt per 912 ans e aguèt
fòrça filhs.



13

Dins lo mond, las gents se tornava mai
dolenta generacion après generacion.
Fin finala, Dieu decidiguèt destruir
l'umanitat e totas las bèstias e los
ausèls. Dieu èra repentent d'aver
creat a l'òme. Mas
un òme li



agradava
a Dieu ...

14



Aqueste òme èra Noè. Un descendent de Set, Noé era just e sens retraga. El caminava amb Dieu. Ensenhèt tanben als sieus tres de filhs a aubedir a Dieu. Ara, Dieu preveire usar a Noè en una manera fòrça interessanta e

especiala!

15

Lo Començament de la Tristesa de l'Òme

Una istòria del mot de Dieu, la Bíblia

Se tròba en

Genèsi 3-6

"L'exposicion de los tieus mots illumina."
SALM 119:130

Dieu sap que fasèm de causas dolentas, qu'El crida pecat. Lo castig pel pecat es la mòrt.

Dieu nos aime tant que comandèt a Lo sieu Filh, Jesús, per morir en una crotz e pagar lo nòstre puniment. Jesús revisquèt e tornèt al Cèl!
Ara Dieu pòt perdonar los nòstres pecats.

Se vòles daissar los tieus pecats, donèri aquò a Dieu: Benvolut Dieu, Creï que Jesús moric per ieu e viu ara. Se vos plai entra la miá vida e perdona los mieus pecats, per que ieu aja nòva vida ara, e siá après dambe tu per totjorn. Ajuda-me a viure per Tu coma Lo tieu filh. Amén. Juan 3:16

Lieg la Bíblia e parlar amb Dieu cada jorn!